

UGA Ponder Farm**TyTy, Tift County, Georgia**

(T-min,T-max and Precipitation Amount)

Date	Max Temperature [°F]	Min Temperature [°F]	Rain (in)
Mar 01	81.3	65.8	0
Mar 02	80.1	63	0.15
Mar 03	78.5	63	0.05
Mar 04	79.2	57.5	0.01
Mar 05	81.9	52.2	0
Mar 06	84.3	54.6	0
Mar 07	82.3	65.9	0
Mar 08	71.6	52.4	0
Mar 09	69.1	53.3	0
Mar 10	74.6	56.8	0.32
Mar 11	74.1	46	0
Mar 12	74.6	53.2	0.24
Mar 13	67.9	49.8	0
Mar 14	58.7	39.2	0
Mar 15	61.7	33.9	0
Mar 16	71.2	34.8	0
Mar 17	76	51	0.81
Mar 18	62.3	43.7	0.04
Mar 19	53.1	38.5	0
Mar 20	55.3	30.5	0
Mar 21	68.2	35.2	0
Mar 22	80.8	51.9	0
Mar 23	81.1	51.9	0

Mar 24	81.7	56.6	0
Mar 25	79.6	63.3	0.45
Mar 26	84.2	69.3	0
Mar 27	78	64.7	0.17
Mar 28	68.8	62.2	0.69
Mar 29	63.2	48.5	0.01
Mar 30	73.3	43.6	0
Mar 31	81.2	53.8	0
Apr 01	81.8	62.9	0
Apr 02	75.7	52.6	0
Apr 03	66.5	53.7	0.83
Apr 04	83.1	64.8	0
Apr 05	89	65	0
Apr 06	87.6	66.5	0
Apr 07	85.8	62.8	0
Apr 08	62.9	45.7	0.51
Apr 09	58.9	45.6	0.02
Apr 10	69.5	51.1	0
Apr 11	74.3	51	0
Apr 12	76.1	50.4	0
Apr 13	80.9	62.2	0.1
Apr 14	77	58.9	0.11
Apr 15	83.2	54.1	0.03
Apr 16	76.4	61.6	0.01
Apr 17	73.7	50.1	0
Apr 18	82	44.1	0
Apr 19	85.7	47.8	0
Apr 20	85.1	50.8	0
Apr 21	82.7	54.1	0
Apr 22	81.2	55.1	0

Apr 23	82	49	0
Apr 24	73.6	59.1	0
Apr 25	80.4	56.8	0
Apr 26	84.6	60.7	0
Apr 27	77.3	63.7	0.94
Apr 28	82.6	63.8	0
Apr 29	79.8	61	0.52
Apr 30	75.7	58.5	0.08
May 01	76.3	51.4	0
May 02	77.9	47.3	0
May 03	77.5	47	0
May 04	80.9	47.1	0
May 05	76.3	53.3	0
May 06	78.9	63	0
May 07	85	58.6	0
May 08	86.3	62.9	0
May 09	89.2	67.7	0
May 10	91.4	65.9	0
May 11	86.3	68.4	0
May 12	89.7	66.1	3.14
May 13	86.4	65	0
May 14	91.9	67.3	0
May 15	86.6	68.7	0.04
May 16	89.3	67.7	0.02
May 17	84.9	66.3	0
May 18	83.5	66.3	0
May 19	78.7	62.3	0
May 20	84.9	63.5	0
May 21	88.3	69.3	0.13
May 22	73.7	68.2	0.85

May 23	73.4	65.7	0.18
May 24	77.3	62.6	0.01
May 25	80.7	58.3	0
May 26	77	61.5	0
May 27	78.1	56.8	0
May 28	79.8	57.2	0
May 29	84.4	58.9	0
May 30	86.5	60	0
May 31	84.4	67.4	0
Jun 01	80.5	67.4	0
Jun 02	85.5	62.8	0
Jun 03	86.5	62.8	0
Jun 04	85.5	65.9	0
Jun 05	86.8	61.8	0
Jun 06	91	62.9	0
Jun 07	88.2	65.7	0.43
Jun 08	90.8	70	0.12
Jun 09	88.3	64.6	0
Jun 10	91.8	65.7	0
Jun 11	89.5	70.6	0
Jun 12	88.7	67.4	0.61
Jun 13	86.6	68.4	0.59
Jun 14	76	66.9	1.94
Jun 15	72.2	64.4	1.92
Jun 16	87	68.3	0
Jun 17	87.3	67.6	0.23
Jun 18	91.3	69.3	0
Jun 19	83.8	68.1	0.55
Jun 20	88.5	71.8	0.03
Jun 21	81.1	68.5	0.57

Jun 22	87.1	69	0.16
Jun 23	89.8	69.3	0.6
Jun 24	88.9	70.3	0
Jun 25	93.4	68.8	0.02
Jun 26	92.1	68.7	0
Jun 27	92.4	73.4	0
Jun 28	93.1	69.4	0
Jun 29	93.3	68.9	0
Jun 30	95.6	70.7	0
Jul 01	97.6	74.1	0.8
Jul 02	96.4	74.4	0
Jul 03	95.3	72.8	0
Jul 04	93.2	75.2	0
Jul 05	90.4	74.2	0.01
Jul 06	93.5	73.8	0
Jul 07	92.8	74	0.26
Jul 08	93.5	72.8	0.01
Jul 09	91.5	71.8	0.41
Jul 10	87.2	72.3	1.25
Jul 11	92.7	71.4	0
Jul 12	94.7	73.6	0
Jul 13	92.4	73.7	0
Jul 14	86.7	73.2	0.07
Jul 15	92.4	72.3	0.54
Jul 16	90.9	73.9	0
Jul 17	92.4	73.5	0
Jul 18	95.3	69.8	0
Jul 19	94.8	72.2	0
Jul 20	94.9	76.6	0
Jul 21	95.7	73	0.5

Jul 22	89.3	71.1	1.53
Jul 23	83.4	71.1	0.4
Jul 24	90.7	72.4	0
Jul 25	94.5	70.9	0
Jul 26	95.7	71.7	0
Jul 27	95	73.6	0
Jul 28	88.2	74.9	0
Jul 29	87.4	72.3	0.28
Jul 30	94.4	73.3	0.06
Jul 31	95	71.1	0
Aug 01	96.6	73.8	0
Aug 02	91.1	73.4	0
Aug 03	93.4	72.2	0
Aug 04	87.8	76.4	0.35
Aug 05	94.6	73.1	0
Aug 06	96.2	73.4	0.09
Aug 07	94.1	72.2	0.01
Aug 08	95	73.2	0.39
Aug 09	94.2	71.7	0.07
Aug 10	91.7	77.4	0.02
Aug 11	93.1	73.1	0
Aug 12	97.8	71.2	0.22
Aug 13	97.6	73.3	0
Aug 14	96	75.2	0.12
Aug 15	95.5	73.7	0
Aug 16	92.4	73.7	0.04
Aug 17	92.5	70.9	0
Aug 18	94.2	69.3	0
Aug 19	93.9	70.3	0
Aug 20	93.5	74	0

Aug 21	95.9	72.6	0
Aug 22	98.4	73.3	0
Aug 23	94.9	74.7	0
Aug 24	93.7	69.6	0
Aug 25	98.6	71.8	0
Aug 26	100.6	71.8	0
Aug 27	97.4	76.1	0
Aug 28	96	73.3	0
Aug 29	92.9	73.7	0.05
Aug 30	80.5	71.8	2.6
Aug 31	92.5	69.8	2.33
Sep 01	79.3	73.3	0.04
Sep 02	84.4	71.1	0
Sep 03	88.5	69	0
Sep 04	91.5	68.6	0
Sep 05	90.5	67.5	0
Sep 06	92.8	67.1	0
Sep 07	91.5	71.3	0
Sep 08	92.8	70	0
Sep 09	88.9	69.7	0
Sep 10	92.1	70.6	0
Sep 11	93.5	68.9	0
Sep 12	94	69.5	1.18
Sep 13	91.3	69.4	0.09
Sep 14	90.3	67.9	0
Sep 15	81.6	66.5	0
Sep 16	84.6	66.4	0
Sep 17	84.2	68.4	0.27
Sep 18	84.6	61.3	0
Sep 19	85.9	59.6	0

Sep 20	82.4	62.2	0
Sep 21	85.5	65.4	0
Sep 22	83.2	60.5	0
Sep 23	87.1	56.6	0
Sep 24	88.8	60	0
Sep 25	90.7	63.2	0
Sep 26	73.6	69.2	1.47
Sep 27	73.2	67.3	0
Sep 28	76.6	62.7	0
Sep 29	83.2	61.5	0
Sep 30	83.8	64.3	0
Oct 01	80.5	63.2	0